

Mothei wa dihlapi

Sepedi

Kgato

3A



Elias Makhapa



Mothei wa dihlapi

Sepedi

Kgato: 3A

ISBN: 978-1-77982-206-2

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mongwadi: Elias Makhapa

Mofetoledi: Charlotte Galane

Moswantšhi: Ntibile Zonke

Tlhagišo le Kalo: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatišo ya mathomo 2023.





Mothei wa dihlapi



Elias Makhapa

Letamo la Dihlabeng le tumile ka dihlapu tša lona tše di bose. Letamo le le ratwa ke bathei ba dihlapu. Letamo la Dihlabeng le tumile gape le ka dinoga tša meetse. Hlogi ke mošemane wa mo Tlhabane. O hlalefile ebile o rata go tseba dilo tše di ntši.






Hlogi le batswadi ba gagwe ba dula kgauswi le letamo la Dihlabeng. Bontši bja baagi ba mo ba phela ka go thea dihlapi. Ba bangwe ba a di rekiša mola ba bangwe ba theela go ja ka malapeng. Tlala ga e gona mo motseng wa Tlhabane.

Hlogi le yena o duma go ba mothei wa dihlapi. O fela a kgopela tatagwe gore a mo rekele dihuku. Le ge tatagwe a be a topa tša fase, o ile a mo tshepiša go di reka. O be a palelwa ke go di reka, a mo tshepiša letšatši ka letšatši.





Letšatši le a mo reketšego, Hlogi o ile a thaba kudu. Bothata ke gore o be a tšhaba go ya letamong a le tee. Hlogi a ya go kgopela mokgotse wa gagwe Lehlokwa gore a ye le yena. Lehlokwa a itatola. A ya go Ditlhako. Ditlhako a re yena ga a nyake go bona dinogana tša meetse.

O tla bona a dirile eng? O nyaka go thea dihlapa a thuše tatagwe go di rekiša mmarakeng. O dumago dira seo ka pelo le moya. Hlogi a ipetha sehuba a ya letamong a le tee. A lahlela huku ka letamong. Ge a nagana gore o tantše hlapa, a bona nogana ya meetse e le kgauswi le yena.





A gopola taba tša Ditlhako. Atopa dilo tša gagwe a tšhabela gae. A tsena ka gae a se a tanya selo. Tatagwe a botšiša gore ke ka lebaka la eng a se a tanya selo. Hlogi a swaba go bolela gore o tšhabile nogana tša ka meetseng. A re ga go na hlapi ye e tlileng kgauswi le yena.

Letšatši le le latelago Hlogi a tsoga esalemesong. A tsogela go bakgotse ba gagwe gore a leke go ba goketša gore ba ye le yena letamong. Bona ba tšwela pele ba gana. Ba re ga ba rate go batamela letamong, tšhaba dinogana tša ka meetseng.





Hlogi a ferekana moyeng. Naa o tla felegetšwa ke mang? A le tee gona, aowa! Feela pelo e nyaka go ya go thea dihlapu. O ipona e le morekiši o mogolo wa dihlapu motseng wa gabo.

Letšatši la go latela a ya go tate Mahloko.
A kgopela tate Mahloko go ya le yena
letamong. Tate Mahloko a hloka bothata,
a dumela go mo ya le yena. Hlogi a thaba
kudu gomme a ikemišetša go thea dihlapu tše
di ntši.





Tate Mahloko o be a tseba letamo la Dihlabeng ka ntle le ka gare. A mo eletša gore ba ye lehlakoreng le le se nago le dinogana tša ka meetseng. Tate Mahloko ke mothei wa kgale wa dihlapu. Hlogi a thabišwa ke go tloga moo.

Tate Mahloko le Hlogi ba lahlela dihuku tša bona ka meetseng ba lebelela. Huku ya Hlogi ya bonala e šikinyega. Seo se bolela gore e tantše hlapi.





Tate Mahloko a re Hlogi a phakiše a e goge, pele hlapi e ka kgaola huku. Hlogi a goga, a goga, a ba a ema ka maoto. Go ile gwa rotoga hlapi ye botse, ya go kgahliša. Tate Mahloko a tšea hlapi yeo seswantšho. A ba a e kala gomme a re ke ye kgolo kudu.

Huku ya tate Mahloko le yona šeo e ya šišinyega. A phakiša go gogela ka ntle. Yena a goga, gwa rotoga pabara. A thaba kudu ka ge a rata mohuta woo wa hlapi.






A tšea pabora seswantšho. Letšatši leo ba ya gae o mongwe le o mongwe a kukile hlapi ya gagwe. Hlogi a tsena gae a thabile. Sefahlego sa gagwe se edile.

Matšatši a go khutša a tate Mahloko a fedile, taba ye e nyamišitše, Hlogi kudu. A hlomoga pelo ge a gopola ka mo tate Mahloko a mo thušitšego ka gona. . Bjale Hlogi o kgona go ya letamong a le tee.






Ge a ile letamong, o bowa ka mokgobo wa dihlapi. Lehlokwa le Ditlhako ba mo kgopela dihlapi. Yena a ba gopotša gore ba ile ba gana go ya le yena letamong.



Hlogi a thoma sehlopha sa mošito sa bathei ba dihlapu. Maloko a pele ke Ditlhako, Lehlokwa le tatagwe. Ga se a tlogela tate Mahloko ka ntle. Hlogi a ruta mekgwa ye mebotse elego theeletšo, hlomphe le lerato go bathei ba bangwe.

Ge nako e eya, Hlogi o ile a thopa sefoka sa go ba thwadi ya go tuma tikologong ya gabo. Maabane e ebe e le phadišano ya ngwaga ya go thea dihlapu letamong la Dihlabeng. Go be go hlakane bathei ba kgole le kgauswi.





E be e se motho, e le tla o bone letamong la Dihlabeng. Sehlopha sa bo Hlogi sa thopa dikete tše hlano tša diranta. Tate Mahloko e be e le e mongwe wa maloko a sehlopha sa bo Hlogi. Lehono ba keteka phenyo ya bona ka lethabo ga bo Hlogi. Tatago Hlogi o thabile le go feta.



Readers

Kgato 1

- Namune e nanana
- E ba bonolo
Malebo
- Sebati le Segokgo
- Kamo o rata go
penta
- Mollo
- Pokolo
- Lebile o a
emaema
- Pula ya Semaka
- Go bala meropa
- Komelelo
- Yuna o gobetše
- Noga!
- Meriri e megolo
- Lerato la Gabo le
Roro
- Di ka fofa?
- Bana ba go ba le
mohola
- Sopo e bose
- Basetsana ke
Badiši
- Yuna o maketše
- Jobe ga a robale
- Ba ka Polaseng
- Tate o tla boa
neng?
- Lerato la
mafahlana
- Jase e Fetogile

Kgato 2

- Tsatsa wa šedi
- Go seketša
meetse
- Meetse a ka mo le
ka mo
- Monyai wa
mathaithai
- Šibelane sa
Tingyiko
- Roko ya
Mebalabala
- Tatso ya dijo tša
baVenda
- Bula, Tswalela,
Tšweletša
- Dieta tša Phuthi
tše diswa
- Leseka la gauta
- Sebapadi sa
Maemo
- Tšalatšala wa
sengangele
- Kakanyo ye botse
ya Mmira
- Dimpho
- Bolo e timetše
- Mmutla wa
mahlajana

Kgato 3

- Sehlare sa
Phodišo
- Kwena ya leswena
- Molemi Morweši le
dikgabo
- Matwetwe le
dithuthupiši
- Bose bja motepa
- Bophelo bja
segwagwa
- Motswako o
bohlokwa
- Mohlafi wa mogale
- Mothei wa dihlapa
- Ga ke rate merogo
- Ke tše kgolo go
nna!
- Dipoo di a
Itefeletša
- Mosetsana yo
mabjoko
- Mehuta ya
dinamelwa
- Seeta se se botse
- Dinose
- Bašimane ba
bohlale
- Go fetoga
- O a hlobaela
- Setswalle sa nnete
- Bolwetši bja
mpshikela

Kgato 4

- Phumo wa lethabo
- Ba bapala
- Molalatladi wa
Lerato
- Setšo sa baVenda
- Tumo ya ga Moori
ya phethagala
- Bolwetši bja
dikolobe
- Ntombi o swara
lehodu
- Pule o tliša mmele
- Tate molaodi
wa serapa sa
diphoofole

Kgato 5

- Go thuša Rakgolo
go fola
- Mae a Kgarebong
a timela
- Mama Afrika,
Miriam Makeba
- Kgaugelo o tseba
nako
- Peu ya mehlolo
- Re etela lešoka la
diphoofole
- Mehlaro ya Afrika
Borwa
- Toro ya ga
Dimpho

ZENEX
FOUNDATION

MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwethu ke projeke ye e tšweletšwago le go hwetša thušo ya mašelang go tšwa go Mokgatlo wa Zenex ka maikemišetšo a go tšweletša dingwalwa tšeo di tlo go šikinya maikutlo a babadi ba maleme a se Afrika. Maikemišetšo a projeke ye ke go ruta le go thekga bana ba mephato ya fase go bala ka kwišišo. Dingwalwa tše di ngwadilwe ka dipolelo tše senyane tša Afrika ka tirišanommogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, le Saide. Methopo ka moka e tšweleditšwe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

